

Approved Smith Class Day-Time Schedule
Effective Fall 2022 Semester
Peak Class Times Appear in Bold

Mon.		Tues.		Wed.		Thurs.		Fri.	
8:00-9:15/A+ (75) MW, WF, MF, or MWF				8:00-9:15/D (75) TR		8:00-9:15/A+ (75) MW, WF, MF, or MWF		8:00-9:15/D (75) TR	
8:25-9:15/A (50) MWF (optional T or R)		8:25-9:15/A (50) Supplement/ Discussion				8:25-9:15/A (50) MWF (optional T or R)		8:25-9:15/A (50) MWF (optional T or R)	
9:25-10:15/B (50) MWF (optional T)		9:25-10:40/E (75) TR		9:25-10:15/B (50) MWF (optional T)		9:25-10:40/E (75) TR		9:25-10:15/B (50) MWF (optional T)	
9:25-10:40/B+ (75) MW, WF, MF, or MWF				9:25-10:40/B+ (75) MW, WF, MF, or MWF				9:25-10:40/B+ (75) MW, WF, MF, or MWF	
10:50-11:40/C (50) MWF (optional R)		10:50-12:05/F (75) TR		10:50-11:40/C (50) MWF (optional R)		10:50-12:05/F (75) TR		10:50-11:40/C (50) MWF (optional R)	
10:50-12:05/C+ (75) MW, WF, MF, or MWF				10:50-12:05/C+ (75) MW, WF, MF, or MWF				10:50-12:05/C+ (75) MW, WF, MF, or MWF	
Faculty Meeting, 12:15-1:30		Lunch/Community Hour 12:15-1:10		Lunch/Community Hour 12:15-1:10		Lunch/Community Hour 12:15-1:10		Lunch/Community Hour 12:15-1:10	
1:40-2:55/J (75) MW, WF, MF, or MWF		1:20-2:35/L TR		1:20-2:35/J (75) MW*, WF, MF*, or MWF* *combined w/M 1:40-2:55		1:20-2:35/L TR		1:20-2:35/J (75) MW*, WF, MF*, or MWF* *combined w/M 1:40-2:55	
3:05-4:20/K (75) MW, WF, MF, or MWF		2:45-4:00/N (75) TR		2:45-4:00/K (75) MW*, WF, MF*, or MWF* *combined w/M 3:05-4:20		2:45-4:00/N (75) TR		2:45-4:00/K (75) MW*, WF, MF*, or MWF* *combined w/M 3:05-4:20	
		4:10-5:00 (50) Supplementa l/ Discussion		4:10-5:25/O (75) TR *only multi-section courses with sections offered during standard time slots		4:10-5:00 (50) Supplemental / Discussion		4:10-5:25/O (75) TR *only multi-section courses with sections offered during standard time slots	

7:00-9:30 or 10:00/S (150 or 180)	7:00-8:15/U (75) MW	7:00-9:30 or 10:00/V (150 or 180)	7:00-8:15/W (75) TR	7:00-9:30 or 10:00/X (150 or 180)	7:00-8:15/U (75) MW	7:00-9:30 or 10:00/Y (150 or 180)	7:00-8:15/W (75) TR	
*seminars, labs and performance only; others with CAP permission		*seminars, labs and performance only; others with CAP permission		*seminars, labs and performance only; others with CAP permission		*seminars, labs and performance only; others with CAP permission		

Notes: Consecutive 75-minute blocks (excluding block O) may be combined to form 160-minute blocks for seminars, labs, studio, performance, and other courses approved by CAP to meet for extended time. Courses may not overlap more than two (full) time blocks unless approved by CAP.